

the red list

www.theredlist.co.za

23.08.2021

1

1. NAA RE KA NETEFATŠA BJANG GORE GO KASEBE LE KOTSI PELEGONG MO NAKONG YEO ETLAGO? RE KA NETEFATŠA BJANG GORE RE TLA TŠWELA PELE GO BELEGA MASEA??

Massachusetts Institute of Technology e bontšhitše di spike proteins tša go humanega kagarega di "vaccines:" tšeo di dulang mo lebeteng, mookong wa marapo, sebeteng, dithakeng tša dipshio, sa go tshwenya ke gore di dula kudu mo maeng a popelo.

<https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/>

2

2. NAA OBE OTSEBA GORE O KA GANA? GAGO MOTHO YO A KAGO GAPELETŠANG GO TŠEA "VACCINE".

Ge o gapeletšwa go vaccineita eupša o gana go dira bjalo, ba go tšhošetša ka gore o tla senyagalelwa ke mošomo goba go go ganetša go tsena univesiting goba collegeng, ka kgopelo romela ba sekolo sa gago goba ba mošomong wa gago goba ba CCMA go constitution ya South Africa Borwa yeo e boelang ka gore go šoma ke tokelo, seriti sa motho, maphelo le bophelo ke ditokelo. Gape ba gopotše gore go sa dirwa fela diteko tša kalafi tšeo di tlogo felela ka 2023. Ba lemoše gore ge o ka hlokofoala, goba wa golofala ka mokgwa ofe kapa ofe ka morago ga gore bago gapeletše go tšea "vaccine" batla swanela ke go tšea maikarabelo. Le gore bašomi ka wena ba tla bitšwa go tla gofa bopaki.

<https://www.libertyfighters.co.za/free-assistance-against-mandatory-covid-19-vaccines-and-testing/>

3

3. NAA REKA IKWA RE BOLOKEGILE GE DINGAKA TŠA RENA TŠA BOKGONI DI SA TSEBE GORE "VACCINE" YE EDIRILWE KA ENG???

Batšweletši ba di vaccine ba šireletšwa ke molao gore baseke ba ntšha sephiri sa gore go tšhetšwe eng ka gare ga di "vaccine". Seo se dirwa, nepo ele gore ba bangwe ba batšweletši ba badi "vaccine" ba thibelwe go phadišana le bona ka go tšweletša di vaccine tša theko ya fase, kage letseno la bona le tla sesefala. Nneteng ga go yo a tsebago seo se tšhetšwego ka gare ga di "vaccine", le gore go kaba le mpholo o mošoro ka gare ga tšona naa. Gape ga go tsebege lebaka la gore ke eng mmušo warena o šireletša ga kaaka bašweletši bona ba di "vaccine" go sa šireletšwe setšhaba.

<https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/>

4

4. NAA TŠHOGANETŠO YA GORE "ENTELE" KE YA ENG MOLA RE TŠWELELA BOTSE GA KAAKA??

CDC (Center for Disease Control) ya USA e bontšha gore kotsi ya go hlokofoala ge o ka swara ke Covid 19 ke 0.26%. Ge ole mengwageng e 70 go ya fase se se bontšha ge kotsi ya lehu e le ye nnyane kudu ele fela 0.4%. Se se bontšha gore o nale monyetla wa go lekana 99.96% ya go phela ge o ka swara ke Covid 19..

<https://tallahasseereports.com/2020/09/26/cdc-releases-updated-covid-19-fatality-rate-data/>

5

5. SE RE NYAKAGO KE BOHLATSE BJA GORE A NAA DI "VACCINE" DI ŠOMILE BJANG KUA ISRAEL.

yeo e lego naga yeo e hlabetšego badudi ba yona ka bontšhi lefaseng ka bophara, nomoro ye ntšhi ya batho bao ba kentetšwego "vaccine" e ka ICU sepetlela, e balelwa go makga a mabedi ge e bapetšwa le bao ba sego baentelwa. Mo nakong ye Maisiraale a fiwa "vaccine" ya boraro

yeo e bitšwago "booster" shot goba tšhwana ya go kaonafatša. Iceland, naga yeo evaccineitileng badudi ba yona ka bontšhi gola Europe, moo 75% ya badudi ba mengwaga yaka godimo ga 16 ba humanego di "vaccine" tše pedi, go be go e nale tekanyo ya dicase tša balwetši tša go fihla go 45 ka letšatši. Kage di case tša balwetši ba di vaccine di feta nomoro yago lekana 100 mo letšatšing.

<https://www.blick.ch/ausland/der-der-dritte-piks-soll-helfen-warum-explodiere>

6

6. LEBAKA KE ENG GORE "VACCINE" YE E BOLELWE GORE E TŠHIRELETŠEGILE EBILE KE YEO E SOMAGO GA BOTSE? GAPE KE KA LEBAKA LA ENG LONA LESOLO LA YONA "VACCINE" YE LESENG LA EMIŠWA KA LEBELO???

Kua morago di "vaccine" di emišitšwe ka lebaka la go bolaya batho bao ba lekanago 25, mo nakong ya ka fase ga ngwaga. Bontšhi bo hlokofošetše ka morago ga go tšea covid-19 "vaccine" go feta maho a go hlolwa ke di vaccine ka moka di hlakantšhitšwe lefaseng, go thoma ka 1976! Nomoro ye gase ya hlakana le bao ba golofetšeng sa ruri morago gago tšeya "vaccine" yona ye - ba bangwe ba seemong seo maphelo a bona a lego kotsing. Kadi 19/07/2021 di tsebišo tša ditiragalo tša boemo bjo šoro ba di "vaccine" (Vaccine Adverse Event Report System - VAERS) kua USA e tsebišitše maho a go lekana le 12 313 a batho bao hlabetšwego ka tšhwana ya covid-19.

<https://www.precisionvaccinations.com/covid-19-vaccine-related-fatalities-updated>

lege gole bjalo Havard University e hweditše gore pego yeo ya VAERS gase ya maleba. Nomoro ya mahu e swanetše go atišwa makga a 90 go ya go 99, ele go fihlelela nomoro yeo e napagetšego, yeo eka fago seswantšho sa kelo yago ya go 1.2 milione ya mahu a covid-19 "vaccine" gola USA fela re sešo ra hlakanya mafase a magwe..

7

7. NAA LEBAKA KE ENG GORE RE ŠOMIŠWE BJALO KA DI AHLAHLWA?

"vaccine" ye ya covid-19 ga e swane le ga tee le di "vaccine" tša mehlang tša go swana le tša chicken pox goba mooko, ka mohlala, yona "vaccine" ye ye mpsha, ka gare ga yona go nale DNA goba mRNA yeo e kgonago go phuleletša DNA ya gago. Yeke thekinolotši e mpsha yeo batšweletši ka moka badi "vaccine" basa lekodišišang tšhireletšego ya yona. Dipelo tša yona di tla tsebega fela ka 2023. Ga go tsejwe gore go tla diregang mo nakong yeo e tlogo. Naa o be o tseba gore bontšhi badi vaccine botšea tekano ya go lekana le mengwaga yeo e ka bago 20 go tšwelelela, go netefatša gore ke tšeo di tšhireletšegilego. O wa tseba gore di a lekwa tša ba tša phasišwa pele mo diphoofolong pele dika fiwa batho? Efela batšweletši ba covid-19 "vaccine" ba tshetše diteko tša di phoofolo. DITEKO KE RENA BATHO.

8

8. NAA REKA IKALAFI KA DIHLARE DIFE GORE REBE BA PHIDILENG GORE RE SEKE RA FOKOLA GO FIHLELA RE IKHWETŠA SEPETLELA?

Eya go website yarena ya www.redlist.co.za go ikhweletša mekgwa yeo e kwišišegago gabonolo yago itšhireletša ya lenaneotšhepidišo la go hlakanya Ivermectin, Vitamin D3, Vitamin C, Quercetin, Zinc, Melatonin le Mouthwash (setšokotša legano), le tšeo o kadi šomišang pele bolwetši boka keka, tša tatelepeakanyo yago hlakanya Ivermectin, Fluvoxamine, Nasal/Oral Rinse, Vitamin D3, Vitamin C, Quercetin, Zinc, Melatonin, Aspirin, Mouthwash lego šomiša Oximeter ele go lekola go thebethega ka pelo, o kadi šomiša ge o ka ikhwetša o swara ke covid-19. Vitamin D ke yengwe ya mekgwa yeo e šomago botse ya theko ya fase go tlaleletša go thušana le hlago ya mmele wagago go lwantšha malwetši (immunity). Naa lebaka ke eng la gore mmušo o seke wa fa batho Vitamin D mahala?